



ANG Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas  
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maolismo

# Bayan

Espesyal nga Isyu

Disyembre 26, 2022

Edisyong Bisaya



# Jose Ma. Sison

Pebrero 8, 1939 - Disyembre 16, 2022



Ka Julie sa haya ni Ka Joma sa Utrecht, The Netherlands, Disyembre 19, 2022

Dili mabuntog ang demokratikong  
rebolusyon sa katawhang Pilipino 3

Kauban Mo Ako Kanunay 14

Ang Gerilya sama sa Magbabalak 15

Resolusyon sa Ikaduhang Kongreso sa  
Partido Komunista ng Pilipinas 16

Mabuhi ang handumanan ni Ka Joma!  
Pakusgon ang Partido ug iaslang  
ang rebolusyon! 22

Gimantala sa  
Komite Sentral  
Partido Komunista ng Pilipinas

*Tumang kasubo nga ako na ang magpagawas sa ulabi ug  
katapusang mensabe sa akong bana ngadto sa mga  
rebolusyonaryong pwersa ug katawhan sa ika-54 nga  
anibersaryo sa Partido Komunista ng Pilipinas. Iya kung  
gisultian sa gambalay ug pagsulat sa mensabe pipila ka adlaw  
usa ka bulan ang milabay dihang bag-o lang siyang nakagawas  
sa ospital sa iyang ikaduhang pagka-ospital niadtong  
Nobyembre ug sa wala pa magsugod ang iyang ikatulo ug  
katapusang pagka-ospital niadtong Nobyembre 28. Gisulat niya  
ang unang borador sa papel, nga akong gi-encode ug dayon iyang  
gibasa pag-usab ug girebisa kini sa makaduba aron mahimo  
kining katapusang borador sa ubos.*

*Mga kinse minutos ayba mabugto ang katapusang ginbawa ni  
Joma, mahitungod pa gibapon sa kasiguraduban nga modaug  
ang rebolusyon ug moabante ngadto sa sosyalismo, ang iyang  
ginaistorya. Sa iyang katapusang bunabuna nagpabilin siyang  
malaumon sa katawhang Pilipino nga iyang gialagaran sa  
tumang determinasyon.*

*Juliet de Lima Sison  
Disyembre 20 2022*

# **DILI MABUNTOG ANG DEMOKRATIKONG REBOLUSYON SA KATAWHANG PILIPINO**

Jose Maria Sison  
Founding Chairman  
Partido Komunista ng Pilipinas  
Disyembre 26, 2022

**S**ukad sa subling pagkatukod sa Partido Komunista sa Pilipinas niadtong Disyembre 26, 1968 ug sa paspas nga pagkatukod sa Bagong Hukbong Bayan niadtong Marso 29, 1969, ang matag reaksyunaryong rehimen sa semikolonyal ug semipyudal nga nagharing sistema sa Pilipinas (gikan sa panahon ni Ferdinand Marcos, Sr. hangtud karon) migamit ug mipatuman sa estratehikong plano pang-operasyon aron pukanon ang demokratikong rebolusyon sa katawhang Pilipino.

Apan ang matag estratehikong 'oplan' kanunayng hingpit nga napakyas ug nagresulta hinuon sa mahinungdanong pag-uswag sa rebolusyonaryong kalihukan. Napugos ng magpahamtang og pasistang diktadurya si Marcos batok sa katawhan gikan 1972 hangtud 1986 sa pasangil nga sumpuon ang PKP ug armadong rebolusyon, “pagluwas sa republika ug tukuron ang bag-ong katilingban.” Apan ang iyang pag-ilog sa gahum nagpalagsik ug nagpakusog lamang sa pag-uswag sa rebolusyonaryong kalihukan sa tibuok nasud. Sa katapusan, gihatag-inspirasyon ug gisuportahan sa armadong rebolusyon ang mga pag-alsa sa masa sa Metro Manila ug sa tibuok nasud aron palagputon sa poder ang pasistang diktadurya.

Gisulayan paggamit sa mini nga mga liberal demokratikong rehimen nga misunod sa pasistang diktaduryang Marcos ang ilang tagsa-tagsa ka mga estratehikong 'oplan' militar gamit ag mga taktika sa pagpanglingla, lakip na ang dugay nga mga hunong-buto ug negosasyon sa kalinaw nga walay pagtagad sa mga gamot sa armadong panagsangka o gubat sibil. Ang matag reaksyunaryong rehimen nalinga sa pagguba sa rebolusyonaryong kalihukan ug pagpreserba sa dili makatarunganong nagharing sistema sa panaugdaug ug pagpahimulos.

Gigamit niini ang braha sa kontra-terorismo bisan kanus-a aron langanon, isuspinde o tapuson ang negosasyon sa kalinaw, bisan pa sa mga mayor nga hiniusang kasabutan tali sa Gubyerno sa Republika sa Pilipinas ug sa National Democratic Front of the Philippines sama sa The Hague Joint Declaration of 1992 isip gambalay alang sa negosasyon sa kalinaw ug



ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law niadtong 1998.

Bisan adunay negosasyong kalinaw, ang matag reaksyunaryong rehimen nangpatay pa gihapon kini og mga kadre ug myembro sa rebolusyonaryong kalihukan. Sa dihang gidakop sa BHB si Heneral Obillo sa reaksyunaryong armadong pwersa ubos sa mga termino sa CARHRIHL ug internasyunal nga mga balaod niadtong 1998, gideklara dayon niini ang kaandamon nga buhian siya isip bihag sa gubat subay sa kasabutan sa luwas nga proseso sa pagbuhi kaniya. Apan nasuko pa gihapon si Estrada ug gigamit ang pagdakop sa iyang heneral aron mahimong unang reaksyunaryong presidente nga mitapos sa panaghisgot kalinaw niadtong Mayo 1999.

Human siya mapalagpot sa mga pag-alsa sa masa sa katawhan niadtong 2001, miuyon ang rehimen Arroyo nga ipadayon ang negosasyong kalinaw niadtong 2002, uban sa Royal Norwegian Government isip *third-party facilitator*. Apan niadtong 2004 nahimong tataw nga gisunod sa rehimen Arroyo ang dikta sa US nga palanganon ang negosasyon sa mga substantibong isyu ug suspindihon kini nga walay taning ug maglunsad og mas dagkung mga operasyong militar sa ngalan sa “whole-of-nation approach.” Kining mga operasyong militar hingpit nga napakyas sa pagpukan sa gubat sa katawhan. Ang lunod-patay nga anti-komunistang kalihim sa depensa sa kadugayan naghikog sa dihang nabutyag ang iyang korapsyon sa pagdumala sa badyet sa militar ug bisan sa pondo sa pagretiro sa mga upisyal ug personahe sa AFP.





Kauban si kanhing Atty. Romeo Capulong, kanhing abugado sa NDFP



Uban ang asawa niya nga si Ka Julie, kasamtangang pangulo sa NDFP negotiating panel



Uban ni kanhing Fidel Agcaoili, kanhing pangulo sa NDFP negotiating panel



## I. HINGPIT NGA PAGSABOTAHE SA NEGOSASYONG PANGKALINAW SA GRP-NDFP

Apan ang pinakagrabe nahitabo dihang si Duterte nahimong presidente. Nagpakaaron-ingnon siyang pursigidong makignegosasyong pangkalinaw apan iyang gipatuman ang todo-gyerang palisiya batok sa rebolusyonaryong kalihukan pinaagi sa paglugway sa Oplan Bayanihan ni Aquino hangtud sa Enero 2017 dihang gisugdan ang Oplan Kapayapaan. Imbes nga makigsabot sa NDFP sa pagsulbad sa mga gamot sa gubat sibil pinaagi sa batakang katilingbanon, ekonomikanhon ug pulitikanhong mga reporma, nagkonsentra na hinuon siya sa walay hinungdan ug hungog nga mga taktika aron pugson ang rebolusyonaryong kalihukan nga mosurender pinaagi sa pagdemanda ngadto sa demokratikong guberno sa katawhan nga itahan ang mga lehitimong gahum niini, pagtanyag og representasyon sa PKP sa iyang gabinete bisan wala pay kasabutan sa kalinaw ug dayon pagkontra sa kaugalingon dihang giapil ang BHB sa target sa iyang proklamasyong balaod militar batok sa grupong Maute sa Mindanao niadtong 2017.

Human mapakyas sa sigpit nga tinguhang tikasan ang NDFP, miuyon si Duterte sa iyang mga ginsakpang militar nga ihunong ang seryosong negosasyong pangkalinaw tali sa NDFP pinaagi sa pagpakaylap sa pekeng “localized peace talks” ubos sa sarbeylans ug kontrol sa GRP. Nahaylo si Duterte ug ang mga upisyal sa AFP sa pagpataas sa badyet sa militar alang sa walay katagbawang korapsyon ug operasyon sa *red-*



*tagging*, paghadlok ug pagdagit, pagdetine, pagtortur ug pagpatay sa ilang mga kaatbang sa pulitika. Busa, gipahimutang ang basehan aron tapuson ni Duterte ang negosasyong pangkalinaw sa GRP-NDFP niadtong Nobyembre 23, 2017 human dayag nga nangunsulta kang US President Trump.

Ang pagtapos ni Duterte sa negosasyong pangkalinaw sukad niadtong 2017 gihimo dili lamang isip pagpanikas sa negosasyon kundili isip sinugdanan sa permanenteng pagtapos sa negosasyong pangkalinaw. Sunod niini, ginganlan ug gitatakan ni Duterte ang CPP ug NPA nga terorista niadtong Disyembre 5, 2017, ug gisunod dayon ang NDFP sa parehong nga sukaranan, gitukod ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-Elcac) ug gipahimuslan ang pandemya sa Covid-19 aron ibwelo ang Anti-Terror Law (ATL) sa itoy nga Kongreso ug sa pagmugna sa Anti-Terrorism Council aron subling ipailalum ang Pilipinas sa terorismo sa estado o pasistang diktadurya, paglapas sa nasudnon ug demokratikong katungod sa katawhan nga walay manubag ug tugutan ang pagluib, tiranya ug pagpangawat sa mga anaa sa gahum.

Sulod niining anti-nasyonal ug anti-demokratikong gambalay, gipasa ni Duterte ang reaksyunaryong guberno ug nagharing sistema ngadto sa Marcos Junior-Sara Duterte tandem pinaagi sa hingpit nga pagkontrol sa *automated electoral system* ug paghimo og kapin sa 20 milyon ka boto pabor sa tandem ug sa mga kandidato alang sa Kongreso ug lokal nga ehekutibo. Ang kasamtangang *de facto* nga rehimeng Marcos-Duterte nagpailalum sa dikta sa imperyalismong US ug dagkung kumprador- burukratang interes sa mga dinastiyang Marcos ug Duterte ug magapasaylo ug magapadayon sa mga dagkung krimen sa miaging rehimen hangtud sa panahon nga makaya na sa mga pwersa sa oposisyon, rebolusyonaryong kalihukan ug sa lapad nga masa sa katawhan, nga molihok aron bag-ohon ang kahintang sa Pilipinas.

Samtang, mag-antus ang katawhang Pilipino sa nagkataas nga ang-ang sa pagpanglupig ug pagpahimulos tungod sa nagkagrabeng malungtarong krisis sa nagharing sistema ug sa kontra-nasudnon ug kontra-demokratikong palisiya sa Marcos-Duterte tandem. Adlaw-adlaw kinahanglan nilang antuson, suklan ug pakigbatukan dili lamang ang maduguong

mga paglapas sa tawhanong katungod kundili lakip na ang pekeng balita sa kampanyang saywar sa mga anaa sa gahum nga gitahan na sa katawhang Pilipino ug ang ilang mga rebolusyonaryong pwersa ang rebolusyonaryong pakigbisog alang sa nasudnong kalingkawasan ug demokrasya.

Dakung bakak nga nagkagamay ug nagkapildi na ang mga rebolusyonaryong pwersa sa katawhan ug nga ang mga Pulang kadre, kumander ug manggugubat—tanang nasulayan ug nasubhan na sa kapin sa 54 ka tuig sa malampusong gubat sa katawhan—ang dinaghang gipamatay o nabihag sa mga nakapukos nga operasyong militar o misurender tungod sa mga “pangtapal nga solusyon” sama sa puno sa korapsyon nga Enhanced-Comprehensive Local Integration Program, Community Support Program ug Barangay Development Plan. Padayong nangayo ang nagharing pundok ug ang mga alipures sa militar og dugang pangpublikong pundo dili lang para atakehon ang katawhan kundili ibulsa usab ang dakung bahin sa badyet sa militar.

Sa pagkatinuod, upisyal nga giangkong sa reaksyunaryong armadong pwersa nga mikusog ang



Mga Pulang manggugubat sa Negros nagsauglag sa kinabuhi ni Ka Joma, Disyembre 19, 2022

BHB panahon sa rehimeng Duterte. Sa pagtapos sa rehimeng Aquino II niadtong Enero 2016, dihang ilang gisulti nga malampuson ang Oplan Bayanihan, ilang gianunsyo nga 3,900 na lang kuno ang ihap sa mga kumander ug manggugubat sa BHB. Karon, ginasulti nila nga sa katapusan sa rehimeng Duterte nga napasurender nila ang halos 24,000 ka Pulang



manggugubat. Sa wala tuyoa, gibutyag nila ang ilang kaugalingon nga mga dagkong bakakon ug kawatan sa badyet ug giangkong nga midaghan pa ang BHB sa panahon sa rehimeng Duterte.

## II. NGANONG DILI MABUNTOG ANG DEMOKRATIKONG REBOLUSYON SA KATAWHAN

Dili mabuntog ang demokratikong rebolusyon sa katawhang Pilipino tungod kay makatarunganon ug gikinahanglang ipakigbisog ug kab-oton ang nasudnong kalingkawasan ug demokrasya batok sa tulo ka dautang pwera sa langyawng monopolyo kapitalismo, lokal nga pyudalismo ug burukrata kapitalismo sa paspas nga pagkadunot sa semikolonyal ug semipyudal nga katilingban. Kining bag-ong demokratikong rebolusyon maoy sumpay sa karaang demokratikong rebolusyon nga gisugdan niadtong 1896 sa Katipunan nga nagmadaugon batok sa kolonyal nga paghari sa Espanya apan napildi sa gubat agresyon sa US nga nagsugod niadtong 1898. Niining panahona, ang nag-unang hut-ong sa rebolusyon dili na ang liberal nga burgesya kundili ang proletaryado sa panahon sa modernong imperyalismo ug proletaryong rebolusyon.

Hangtud naghari ug nangdaugdaug sa katawhang Pilipino ang nasangpit nga tulo ka mga dautang pwera, magpabiling tabunok ang yuta sa pagkusog ug pag-abante sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Migrabe ang malungtarong krisis sa nagharing sistema dili lamang tungod sa mga hinungdan sa pagpahimulos ug panaugdaug sulod sa Pilipinas apan bisan sa pangkalibutang sistemang kapitalista, ilabina sa monopolyo kapitalismo sa US. Mapalad ang Pilipinas nga aduna kiniy abundang natural nga rekurso para sa kaugalingong paglambo, apan subo pamalandungon nga ang mga imperyalistang gahum ug ang ilang mga reaksyunaryong itoy nga pahimuslan ang baratong kusog-pamuo sa naghagong masa sa mga mamumuo ug mag-uuma ug ang bahandianong kinaiyanhong rekurso sa katawhan.

Sa matag mayor nga pagpaling sa ekonomikanhong palisiya niini sa East Asia, kanunayng gisiguro sa imperyalismong US nga pugngan ang ekonomikanhong paglambo pinaagi sa programa sa tinuod nga reporma sa yuta ug nasudnong



Pagparangal sa mga Pulang manggugubat kang Ka Joma Disyembre 19, 2022

industriyalisasyon sa Pilipinas. Nakita nato ang maong panghitabo dihang gipaboran sa US ang subling pagtukod ug pagpalapad sa ekonomiya sa Japan human sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan ug ang pag-uswag sa ekonomiya sa mga "tigreng ekonomiya" aron magsilbing anti-komunistang tigpasiugda niadtong Cold War ug sa dihang gipasiugdahan niini ang neoliberalismo ug pasismo. ug gipalambo ang neoliberal nga pakigtambayayong sa China hangtud sa kasamtangang panagbangi ug nagkakusog nga kompetisyon sa ekonomiya ug panag-indigay sa pulitika.

Sa dagan sa labing suod nga neoliberal nga pakigtambayayong sa China, gidasig ug gitugutan sa US ug sa mga nangulong itoy sa Pilipinas ang China nga manginlabet sa West Philippine Sea aron adunay hinungdan ang US nga gamiton ang pagdili sa





Ang mga manggugubat sa BHB gikan sa Central Luzon nag-21-gun salute para kang Ka Joma

konstitusyon batok sa mga langyawng base militar ug pwersa sa Pilipinas pinaagi sa Enhanced Defense Cooperation Agreement aron tugutan ang mga pwersang militar sa US nga magbaton og eksklusibong base ug pasilidad sulod sa mga kampo ug reserbang militar sa mga reaksyunaryong armadong pwersa. Apan karon, dayag ang pakiglantugi sa US sa China sa pagpangawkaw sa natural nga rekurso sa Pilipinas ug sa tibuok ASEAN.

Labaw karon nga pursigido ang China nga ipabilin sa iyang artipisyal ug militarisadong mga isla sa West Philippine Sea tungod sa kaugalingon niining eksplorasyon sa ilalum sa dagat nga nagpakita nga adunay labing menos \$26.3 trilyong gas, labaw pa sa gikinahanglan aron ipatuman ang tinuod nga reporma sa yuta ug industriyalisasyon sa Pilipinas, ug sa ingon ipatuman ang nag-unang sosyo-ekonomikanhong panginahanglan sa negosasyong kalinaw sa GRP-NDFP. Taliwala sa mga balaan ug naggilakgilak nga mga pulong sa pagtabang kuno sa ASEAN nga molambo ug sa pagkunhod sa *carbon emissions* sa 2030, nanghingusog ang China nga ilugon ang bahanding gas, dagat ug uban pang natural nga rekurso sa katawhang Pilipino sa West Philippine Sea.

Bangkrap ang ekonomiya ug guberno sa Pilipinas tungod sa internal nga mga sakit niini ug sa wala pa mahitabong krisis sa pangkalibutang sistemang kapitalista. Tungod sa grabeng korapsyon, pagkonsumo nga nakadepende sa importasyon ug sobrang gasto militar, kapin duha ka pilo nga gipadaku sa rehimeng Duterte sulod lamang sa unum ka tuig ngadto sa ₱12.5 trilyon ang pangpublikong utang sa Pilipinas nga ₱5.9 trilyon nga natipon sukad 1902. Gitabangan niya si Marcos Jr pinaagi sa paghimo kaniya nga presidente pinaagi sa pagpeke

og kapin sa 20 milyong boto sa miaging mga eleksyon apan dakung problema ang gihatag kung asa pangitaon ang ₱1.6 trilyon aron ibayad sa amortisasyon ug sa interes aron suportahan ang ₱5.2 trilyong budget 2023.

Gitay-og karon ang Pilipinas sa grabeng kahimtang sa ekonomikanhong depresyon, pagkunhod sa eksport sa hilaw nga materyales ug pamuo, pagkunhod sa kita sa buhis ug mas hugot nga internasyunal nga pautang. Mitiurok pag-ayo ang produksyon ug empleyo. Adunay grabeng pagkunhod sa produksyon sa pagkaon, lakip ang bugas, utanon ug isda, ug ang pagtaas sa implasyon.

Apan ginapakaylap sa Marcos-Duterte nga nagharing pundok ang sakit nga komedya nga pwede pang makapalit katawhan og imported nga pagkaon, bisan pa sa dakung pagkahagba sa kita tungod sa eksport sa hilaw nga materyales ug barato nga kusog-pamuo.

Hilabihang nasuko ang katawhang Pilipino nga ang duha sa pinakadunot nga mga pulitikanhong dinastiya (mga Marcos ug Duterte) ang naghari sa Pilipinas, walay solusyon sa hinanaling mga batakang problema sa katawhan, samtang nalambigit sa labing eskandalosong porma sa korapsyon (pananglitan, ang wala na-awdit nga *confidential* ug *intelligence funds*) ug sa pagpadaku sa badyet sa militar aron hadlukon ang katawhan ug sumpuon ang pagbatok sa masa taliwala sa linyang saywar nga napukan na ang mga rebolusyonaryong pwersa o ang ilang aktwal nga kusog mikunhod ngadto sa lima na lang ka natarang gerilya sa tibuok nasud.

### III. PADAYON NGA MAPAKYAS ANG ARMADONG KONTRA-REBOLUSYON

Padayon nga mapakyas ang ginalunsad nga armadong kontra-rebolusyon sa nagaharing Marcos-Duterte tandem tungod kay ginahimong imposible sa obhetibong mga kondisyon sa paspas nga nagkagrabeng krisis sa nagharing sistema aron maghari ang nagharing hut-ong sa dagkung kumprador ug agalong yutaan ug ilang burukrata (mini nga liberal man o pasistang paagi); ug tungod kay ang aktwal nga suhetibong pwersa sa rebolusyonaryong kalihukan ug ang lapad nga masa sa katawhan ang nagkakusog ug nag-asdang sa bag-ong demokratikong rebolusyon ubos sa makihut-ong nga pagpangulo sa proletaryado ug



subay sa kinatibuk-ang linya sa malungtarong gubat sa katawhan.

Isip abanteng destakamento sa proletaryado, daku ang nakab-ot sa PKP nga mga kalampusan sa gimbuhatong ideolohiya, pulitika ug organisasyon. Gigiyahan kini sa teorya ug praktika sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ug gipadapat kini sa kasaysayan ug kasamtangang katilingbanong kahimtang sa katawhang Pilipino. Giabante niini ang kinatibuk-ang linya sa demokratikong rebolusyon sa katawhan nga adunay estratehikong linya sa malungtarong gubat sa katawhan ug sosyalistang perspektiba. Gipatuman niini ang prinsipyo sa demokratikong sentralismo ug natukod ang nasudnong organisasyon nga maayong nakasagol sa naghagong masa sa mga mamumuo ug mag-uuma ug sa uban pang katawhan.

Imposibleng mapugngan sa reaksyunaryong estado ang pipila ka kadre sa PKP sa pagtuman gimbuhatong pang-ideolohiya. Sa paglabay sa mga tuig ug dekada, ubos sa pagdumala sa Revolutionary School of Mao Zedong Thought (Rebolusyonaryong Eskwelahan sa Panghunahunang Mao Zedong), nakahatag silag edukasyon sa mas daghang kadre ug



Mga manggugubat sa BHB gikan sa North Central Mindanao nakapormasyon aron mag-21-gun salute para kang Ka Joma

myembro sa Partido sa dagan sa gimbuhatong masa ug gipaagi sila sa bataan, intermedya ug abanteng ang-ang sa Edukasyon sa Partido human makuha ang rebolusyonaryong kursong masa para sa mga aktibistang masa.

Ang mga rebolusyonaryong pagtuon mahimong ipahigayon sa daghang mga paagi nga dili kayang tiktikan sa kaaway ug daghan na ang mga materyal sa pagtuon nga magamit sama sa mga *hard* ug *soft copy* (naka-*print* o *digital*).

Sa ilang pakigbisog alang sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan, gilantaw sa katawhang Pilipino ang PKP isip pinakaimportanteng rebolusyonaryong hinagiban sa pagpangulo sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Sa bahin niini, gigamit sa PKP ang laing duha ka gamhanang hinagiban, ang armadong pakigbisog ug ang nagkahiusang prente (pinaagi sa New People's Army ug National Democratic Front of the Philippines). Ang BHB ang nag-unang pwersa sa pagpakig-away ug pagpildi sa mapanumpuon mga kahimanan sa reaksyunaryong estado ug para matukod ang bag-ong demokratikong guberno sa katawhan. Responsable ang NDFP sa pagtukod sa komprehensibong nasudnong nagkahiusang prente ug pagkabig sa katawhan sa ilang minilyon ngadto sa rebolusyon batok sa armadong kontra-rebolusyon.

Ginapatuman sa BHB ang estratehikong linya sa malungtarong gubat sa katawhan sa pagliyok sa kasyudaran gikan sa kabanikanhan. Sa malakolonyal ug semipyudal nga nasud sama sa Pilipinas, makita sa kabanikanhan ang pinakalapad nga posibleng katilingbanon ug pisikal nga tereyn ug erya sa pagmaniobra para sa pagpalambo sa kusog sa hukbong bayan pinaagi sa tin-aw nga mga estratehikong yugto, sama sa depensiba, pagkapatas ug kontra-opensiba. Kadaghanan sa mga tawo anaa sa kabanikanhan. Ug ang nag-unang demokratikong unud sa gubat sa katawhan mao ang agraryong rebolusyon, ang tubag sa demokratikong panginahanglan sa yuta.

Katungdanan sa BHB nga iasandang ang armadong pakigbisog isip nag-unang porma sa pakigbisog, ipatuman ang tinuod nga reporma sa yuta gikan sa minimum hangtud sa kinatas-ang yugto ug tukuron ang rebolusyonaryong baseng masa. Daku ang papel niini sa pagtukod sa mga organisasyong masa ug mga organo sa pulitikanhong gahum nga naglangkub sa demokratikong guberno sa katawhan ug pagpapatuman sa mga kampanyang masa para sa edukasyon ug organisasyon, reporma sa yuta, ug



sosyo-ekonomikanhong kalambuan, depensa-sa-kaugalingon, paghusay sa mga panaglalis, pagpanalipud sa kinaiyahan ug uban pang importanteng katungdanan.

Subay sa yugto sa estratehikong depensiba, nagmadaugon ang BHB sa paglunsad sa gubat sa katawhan pinaagi sa gerilyang pakiggubat base sa nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa. Gitugutan niini ang BHB nga magtukod og mga natarang gerilya sa sinugdan sa pipila ka mga lugar ug rehiyon ug ngadtongadto sa onse ka dagkung isla nga gipuy-an sa 94% sa katawhan. Karon, ang BHB naglihok sa 74 sa 82 ka prubinsya sa Pilipinas ug nakatagamtam sa suporta sa katawhang Pilipino ug sa NDFP sa tanang prubinsya sa Pilipinas.

Gipasigarbo sa matag reaksyunaryong rehimen nga kaya niining puuhon ang armadong rebolusyon sulod sa termino sa kinsamang presidente. Apan gilimitahan ang abilidad niining kontrolon ang populasyon ug sumpuon ang pagsukol sa katawhan sa semikolonyal ug semipyudal nga kinaiya sa nagharing sistema ug ang nagkagrabe nga malungtarong krisis niini. Sa unsamang panahon, gawason ang BHB ug uban pang rebolusyonaryong pwersa nga molihok ug maglunsad og mga taktikal nga opensiba sa kapin 80 porsyento sa tibuok kapupud-an sa Pilipinas.

Syempre, pagahimuon sa reaksyunaryong armadong kusog ug kapulisan ang tanan nilang makaya aron ilhon ug puntiryahon ang mga natarang gerilya sa BHB sa nakapokus o konsentradong kampanyang militar. Apan ang estratehiya ug taktika sa gerilyang pakiggubat hingpit nga napahimuslan sa BHB. Kung moabante ang superyor nga pwersa sa kaaway, moatras ang nag-unang pwersa sa BHB apan magdeploy og *command-detonated* nga mga *land mine* ug mga *sniper team* batok sa miabanteng kaaway. Kung gisulod ug gikontrol sa kaaway ang usa ka erya sa natarang gerilya sa BHB, ginasubaybayan sa BHB ang deployment sa kaaway aron sutaon kung unsaon pagharas sa kampo sa kaaway, pag-igo sa nahimulag nga mga gwardiya sa perimeter ug pag-ambus sa mga yunit nga nagapatrolya.

Kung kapuyon ug miatras ang nagkampo nga kaaway, higayon kini sa BHB nga moabante ug maglunsad og mas daghang opensibang bira. Apan samtang daw mas labaw ang kaaway sa pag-abante ug pagkampo, ang pwersa sa BHB sa taktikal nga pag-atras sa usa ka natarang gerilya makahimo og mga taktikal nga opensiba nga mapadaog niini sa mga duol nga lugar. Labaw dili maayo para sa kaaway, sama sa kasagarang



Nagmarisa ang mga organisasyon sa katawhan sulod sa UP-Diliman isip parangal niadtong Disyembre 19, 2022

mahitabo, sa daghang natarang gerilya sa usa ka rehiyon ug sa tanang lain pang rehiyon, mahimong sakmiton sa BHB ang inisyatiba sa paglunsad og mga taktikal nga opensiba pinaagi sa pagpalig-on sa ilang kaugalingon sa pakigbisog ug pagtabang sa mga natarang gerilya nga anaa sa pokus o konsentradong atake sa kaaway.

Sa kinatibuk-an sa kasaysayan niini, maayo ug malampuson ang PKP sa pagtukod sa nasudnong kusog sa mga rebolusyonaryong pwersa pinaagi sa pagpangulo ug pagkoordinar kanila sa nagkalain-laing porma sa pakigbisog ug, sa natad sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog, paggamit sa kasamtangang natarang gerilya para maghimugso og lain pang natarang gerilya sa usa ka rehiyon ug maghatag og sinating mga kadre sa PKP ug mga kumander ug manggugubat sa BHB sa ubang mga rehiyon.

Ang naunang natarang gerilya sa Tarlac niadtong 1969 misangpot sa pagkatukod sa daghang natarang gerilya sa Central, Northern ug Southern Luzon gikan 1969 hangtud 1971 ug ang dakung balud sa mga *expansion team* sa CPP-NPA ngadto sa Visayas ug



Mindanao gikan sa 1972 pataas. Ug sa dekada 1970 usab, nagtibangay ang mga natarang gerilya sa Visayas ug Mindanao ug naghatag usab og sinati nga mga kadre sa PKP ug Pulang kumander sa Luzon. Lalum nga nakagamot ang PKP, BHB ug NDFP sa tibuok nasud ug hugot nga nanakigsandurot sa naghagong masa sa mga mamumuo ug mag-uuma ug uban pang katawhan.

#### **IV. PANGLANTAW SA DEMOKRATIKONG REBOLUSYON SA KATAWHAN**

Ang gubat sa katawhan sa Pilipinas anaa pa sa yugto sa estratehikong dependensiba, nagaabante gikan sa tunga-tungang yugto ngadto sa abanteng yugto. Sa konkreto, gerilyang pakiggubat ang nag-unang porma sa armadong pakigbisog nga ginalunsad sa tibuok nasud. Sa samang higayon, mitumaw ang mga kumpanya sa BHB gikan sa mga platun isip pagpangandam sa pagkumpleto sa estratehikong dependensiba ug pag-abante sa estratehikong pagkapatas diin ang mga kumpanya ug batalyon adunay dakung papel sa mga taktikal nga opensiba.

Ang estratehikong pagkapatas kompanya ug batalyon sa BHB lagmit mas mubo kaysa sa dugay nang estratehikong dependensiba. Ang maong mga pwersa nga anaa na sa mga estable nga baseng erya mahimong tigumon isip mga rehimento ug batalyon sa mas mubo nga panahon para sa mga estratehikong kontra-opensiba aron sakmiton o pugson nga ipasurender ang ulahi, pinakalig-on ug nahimulag nga mga pwersa sa kaaway. Kini usa lamang sa posibleng mahimong dagan subay sa nilampos nang mga gubat sibil. Apan kanunay adunay sukwahi nga mahimong mahitabo nga magalunsad og gubat agresyon batok sa katawhan ang imperyalismong US ayha modaug ang rebolusyong Pilipino.

Pursigido ang reaksyunaryong Marcos-Duterte tandem nga ipadayon ang armadong kontra-rebolusyon aron mapreserbar ang nagharing sistema, alaganan ang interes sa imperyalismong US ug gamiton ang kasamtangang gubat sibil aron hatagag-dalan ang gubat agresyon sa US. Walay mahimo ang katawhang Pilipino kundili ipatuman ang bag-ong demokratikong rebolusyon pinaagi sa

pagpadayon sa malungtarong gubat sa katawhan dili lamang batok sa reaksyunaryong estado sa kasamtangang gubat sibil, kundili batok na usab sa nagkakusog nga interbensyong militar ug posibleng gubat agresyon sa imperyalismong US.

Apan adunay nagkadakung limitasyon sa kayang himuon sa US aron harian ang Pilipinas, East Asia ug ang kalibutan. Kini pa gihapon ang Numero Unong imperyalistang gahum apan anaa kini sa estratehikong paghuyang gikan sa kinakusgang naabot niini human nag-inusarang superpower human sa pagkahugno sa Soviet Union niadtong 1991, pagsalmot sa China sa "neoliberal" nga globalisasyon, pagpalapad sa NATO, paglunsad og mga gubat agresyon ubos sa gitawag nga palisiyang neokonserbatibo, ug pag-usik-usik sa \$10 trilyon nga walay nakab-ot nga paglapad sa mapahimuslang teritoryo.

Nabutyag ang mga limitasyon sa gahum sa imperyalismong sa US sa kapakyasan niining ilugon ang mga rekurso sa lana ug magtukod og 16 ka base militar sa Iraq, pagguba sa alyansa sa Syria-Russia-Iran, pagbungkag sa rebolusyonaryong pakigbisog sa katawhang Turko ug Kurdish ug pagkupot ngadto sa Afghanistan nga gisurender niini ngadto sa Taliban. Sa kasamtangang panagbangi tali sa Russia ug Ukraine, gigamit sa US ang Ukraine isip proxy aron hulgaon ug hagiton ang Russia nga maglunsad og gubat, apan ang panagbangi misangpot lamang sa pag-usik-usik sa rekurso sa imperyalismong Russia ug US. Kini ang hinungdan nga bisan ang mga kaalyado sa NATO sa US nagreklamo kung nganong kinahanglan silang mogasto og daghang salapi alang

Usa ka Pulang manggugubat sa Northeast Mindanao nakabalita sa pagpanaw ni Ka Joma





sa suplay sa enerhiya gikan sa US kaysa sa barato nga gas gikan sa mga Russia.

Taliwala sa karon lang nga kabanha nga nagaingong magalunsad ang US og paborableng mga gubat agresyon batok sa China, DPRK ug Russia, ang katawahan kinahanglang pahinumduman nga wala na sa US ang kontrol sa mainland Asia ug Eurasia niadto pang ika-20 nga siglo human mapildi sa serye sa mga gubat. Ang laraw sa imperyalismong US alang sa mga gubat agresyon ug ang peligro sa pangkalibutang gubat ug gubat nukleyar napugngan pa sa kahadlok sa pagpuo sa usag usa ug pagkahurot sa tawo sa bahin sa US ug sa uban pang nukleyar nga gahum. Mas dakung hulga pa sa katawahan ang pag-init sa kalibutan kaysa gubat nukleyar.

Paspas nga nagkagrabe ang krisis sa pangkalibutang sistemang kapitalista tungod sa sobrang akumulasyon sa monopolyong kapital ug sobrang pagpuga sa sobrang bili gikan sa hut-ong naghago ug intelihensya. Nagkagrabe ang tanang mayor nga kontradiksyon, sama ang tali sa pamuo ug kapital, tali sa mga imperyalistang gahum mismo, tali sa mga imperyalistang gahum ug sa dinaugdaug nga katawahan ug nasud ug tali sa imperyalistang gahum ug ang dinaugdaug nga katawahan ug kanasuran ug tali sa imperyalistang gahum ug mga nasud nga nagduso sa nasudnong kagawasan ug nagtinguha sa demokrasya ug sosyalismo.

Ang pagkahugno sa sistemang pinansya niadtong 2008 nigrabe ngadto sa usa ka pangkalibutang depresyon nga mas dugay ug grabe kaysa sa Great Depression niadtong dekada 1930, nga misangpot sa pagkusog sa pasismo ug Ikaduhang Gubat sa Kalibutan. Apan sa



kasamtangan, anaa pay UN ug multilateral ug bilateral nga relasyon sa mga estado tali pareho sa mga nag-unang imperyalistang nanagbangi ug mga ikatulong kalibutan nga nanalipud sa ilang kaugalingong nasudnong soberanya



Pagpasidungog sa internasyunal nga mga higala sa Utrecht, Disyembre 23, 2022 kay Ka Joma

ug sa ilang kaugalingong interes sa kalinaw ug kalamboan nga nagtinguhang suklan pasismo ug imperyalistang gubat.

Ang masang naghago ug ang tibuok katawahan nga nakigbisog alang sa nasudnong kalingkawasan, demokrasya ug sosyalismo batok sa imperyalismo ug sa tanang reaksyon ang naghatag kanato og paglaum alang sa usa ka masanag nga kaugmaon sa kalibutanong kalinaw ug kumon nga kauswagan. Naglunsad sila karon og anti-imperyalista ug demokratikong pakigbisog batok sa kasamtangang pangkalibutang krisis nga dala sa rebisyunistang pagluib sa sosyalismo, neoliberalismo ug pasismo. Kini ang pasiuna sa pagbangon sa pangkalibutang proletaryo-sosyalistang rebolusyon.



Lawas ko napriso  
Apan gawasnong naglaroylaroy ang akong  
    espiritu  
Matag rehiyon ug sona  
    Sa matag panahon.  
    Ang akong nabuhat  
Sa taas nga panahon sa rebolusyon  
    Dili matapos sa usa ka tamparus.  
    Tungod nimo ako nagpadayon.  
    Sa dihang ako gidakop,  
Ang mga rebolusyonaryong pwersa  
    Layo ras kinumot  
    Diin sila nagsugod.  
Sa pagtungas padayong nangahas.  
    Dili ikatugot nga adunay madigyas  
Ug gub-on ang atong bantugang kalihukan.  
Ipataas ang pulang bandila sa mas hataas  
    pa.  
    Kauban mo ako kanunay,  
Sa imong pagtuon, trabaho ug mga away,  
    Kauban mo ako kanunay,  
Sa pagtuman sa atong hinanaling mga  
    tahas.  
    Ako kanimo nakig-ambit  
Sa imong kalipay ug kasakit,  
    Ako kanunay sa linya  
    Ikaw kuyog sa pagmartsa.  
Lakaw sa kahiladman sa matag dapit;  
    Mga kalisdanan, patigbabawan;  
    Sigurohon ang atong kadaugan.

KA  
UBAN  
MO  
AKO  
KANU  
NAY

26 Disyembre 1977

(Gihubad gikan sa English: *I am Always with You*)




# ANG GERIL YA SAMA SA MAGBA BALAK

Ang gerilya sama sa magbabalak  
Igmot sa kasikas sa mga dahon  
Sa pagtastas sa mga sanga  
Sa mga kanaas sa suba  
Sa kaamyon sa kalayo  
Ug sa abo sa pagbiya.  
Ang gerilya sama sa magbabalak.  
Nahiusa sa mga kahoy  
Sa mga sagbot ug mga bato  
Kadudahan apan tukma  
Sinati sa balaod sa paglihok  
Ug hanas sa liboang imahe.  
Ang gerilya sama sa magbabalak.  
Garay sa kinaiyahan  
Sa maliputong ritmo sa kabalilinhon  
Pangsulod nga kahilum, panggawas nga  
kaputi  
Puthaw nga determinasyon  
Nga mipasgong sa kaaway.  
Ang gerilya sama sa magbabalak.  
Duyog sa lunhaw, dagtum nga masa  
Sa kalibunan nga nagdilaab sa mga pulang  
bulak  
Nga nag-ambung ug nagpadasig sa tanan  
Mihugpa sa yuta sama sa baha  
Nagmartsa sa katapusan batok sa kota.  
Walay kinutubang dagayday sa kusog  
Tan-awa ang malungtarong tema:  
Ang epiko sa katawhan, ang gubat sa  
katawhan.

1968

*(Gihubad gikan sa English: The guerrilla is like a poet)*





**Bantugang komunistang  
intelektwal, lider, magtutudlo  
ug giya sa proletaryong Pilipino  
ug iwag sa internasyunal  
nga kalihukang komunista**

RESOLUSYON sa IKADUHANG KONGRESO  
sa Partido Komunista ng Pilipinas  
Nobyembre 7, 2016



**G**ihatag sa Ikaduhang Kongreso sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang lalum nga utang-kabubut-on ug nga pagpasalamat kang Kaubang Jose Ma. Sison tungod sa iyang dakung kontribusyon sa rebolusyong Pilipino isip nangulo sa pagtukod sa Partido, sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ug tigpasiugda sa Demokratikong Gubyerno sa Katawahan sa Pilipinas.

Si Ka Joma usa ka talagsaong Marxista-Leninista-Maoista ug walay kakapuy nga rebolusyonaryong manggugubat. Iyang gidapat ang materyalismong dialektiko ug istoriko aron ibutyag ang batakang kinaiya sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema sa katilingbang Pilipino. Iyang giduso ang makuting pagtuki sa hut-ong nga nagyagyag sa himalasyon, mapahimuslanon ug madaugdaugong paghari sa dagkung burgesya-kumprador ug dagkung agalong yutaan nga nakigkunsabo sa imperyalismong US. Iyang gigambalay ang programa alang sa demokratikong rebolusyon sa katawahan isip hinanaling pagpangandam sa sosyalistang rebolusyon. Kanunay siyang naglantaw sa katapusang laraw sa komunismo.

Si Ka Joma usa ka rebolusyonaryong giya. Sa iyang pagkabatan-on, miapil siya sa mga pederasyon sa mga mamumuo ug mitabang sa pag-organisa sa mga unyon. Gitukod ni Ka Joma ang SCAUP (Student Cultural Association of the University of the Philippines) niadtong 1959 aron pasiuugdahan ang nasudnong demokrasya ug Marxismo-Leninismo ug ilunsad ang ideolohiya ug kulturanhong pakigbisog batok sa mga *religio-sectarian* ug anti-komunistang pwersa sa mga estudyanteng intelektwal. Duyog sa mga kaubang proletaryong rebolusyonaryo, gisugdan niya ang mga miting pagtuon aron basahon ug hisgutan ang mga klasikong Marxista-Leninistang mga sinulat.

Ubos sa liderato ni Ka Joma, nag-organisa ang SCAUP og lihok protesta niadtong Marso 1961 batok sa witchhunt sa Committee on Anti-Filipino Activities sa kongreso nga nagtarget sa mga magtutudlo sa UP nga giakusahanng nagsulat ug nagmantala sa Marxistang materyales nga supak sa Anti-Subversion Law. Mokabat sa 5,000 ka estudyante ang misalmot sa unang demonstrasyon nga adunay anti-imperyalista ug anti-pyudal nga kinaiya sukad kapin napulo ka tuig ang milabay. Tungod niini, si Ka Joma nahimong target sa reaksyunaryong kabangis ug nakaluwas sa mga pagsulay sa iyang kinabuhi. Wala makugang, siya ug



ang SCAUP nagpadayon sa paglunsad og mga protesta batok sa Laurel-Langley Agreement ug sa Military Bases Agreement ug uban pang isyu sama sa reporma sa yuta ug nasudnong industriyalisasyon, katungod sa mga mamumuo, kagawasang sibil ug pulitikal ug pakighiusa sa ubang katawhan batok sa mga agresyon sa US hangtud sa 1964.

Siya ug uban pang proletaryong rebolusyonaryo miapil sa kadugayan sa karaang giusang Sosyalista ug Partido Komunista niadtong 1961. Agig pag-ila sa iyang komunista ug pagkamadasigon, gitahasan siya nga mangulo sa *youth bureau* (buro sa kabatan-onan) sa karaang Partido ug gitudlo isip myembro sa executive committee. Gisugdan niya ang mga miting aron tun-an ang klasikong mga sinulat nilang Marx, Lenin, Mao ug uban pang bantugang mga komunistang tighunahuna nga naghagit sa mga dili maayong kahimtang sa karaang Partido.

Iyang gitukod ang Kabataang Makabayan (KM) niadtong Nobyembre 1964 ug nanguna sa pagpalambo niini isip usa sa labing importanteng organisasyon sa kabatan-onan sa kasaysayan sa Pilipinas. Isip tsirman sa KM, ug isip batan-ong propesor ug militante, milibot siya sa mga kampus ug namulong atubangan sa mga estudyante ingonman sa mga batan-ong propesyunal aron ipatuhop ang kapanginahanglan sa paglunsad og nasudnong demokratikong rebolusyon. Ang iyang mga pakigpulong nga gihugpong sa bolyum nga *Struggle for National Democracy* (SND) nagsilbing usa sa mga sukaranan sa nasudnon demokratikong kalihukang propaganda. Ang KM sa kadugayan mao ang nanguna ug uyok sa dagkung mga demonstrasyon sa hinapos sa dekada 1960 hangtud sa deklarasyon sa balaod militar niadtong 1972.

Isip usa sa mga lider sa karaang partido, giandam ni Ka Joma ang usa ka pulitikanhong taho nga nagbutyag ug nagsalikway sa rebisyunismo ug

oportunismo sa sunodsunod nga liderato sa Lava ingonman sa mga sayop sa adbenturismong militar ug kapitulasyon sa Taruc-Sumulong gang sa karaang hukbong mapaglaya ng bayan. Nadunot ang karaang partido isip usa ka hingpit nga rebisyunistang partido.

Taliwala sa paningkamot ni Ka Joma, ang karaang partido napamatud-ang dili na makabangon gikan sa rebisyunistang kamatayon niini. Ang mga gangster sa karaang partido nagsulay sa iyang kinabuhi aron puohon ang rebolusyonaryong paghibalik sa proletaryadong Pilipino.

Isip Amado Guerrero, gipangunahan ni Ka Joma ang subling pagtukod sa Partido Komunista ng Pilipinas sa teoretikal nga pundasyon sa Marxismo-Leninismo-Maoismo. Giandam niya ang konstitusyon sa Partido, ang Programa alang sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan ug ang dokumentong Tul-iron ang mga Kasaypanan ug Subling Tukuron ang Partido ug nangulo sa Kongreso sa Pagtukod Pag-usab nga gipahigayon sa Alaminos, Pangasinan niadtong Disyembre 26, 1968. Niadtong 1969, iyang gisulat ang Katilingban ug Rebolusyong Pilipino nga naghulagway sa kasaysayan sa katawhang Pilipino, nag-analisa sa semikolonyal ug semipyudal nga kinaiya sa katilingbang Pilipino ug nagtin-aw sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Giandam niya ang Batakang Lagda sa Bagong Hukbong Bayan ug ang Deklarasyon sa Bagong Hukbong Bayan ug gidumalahan ang Tigum sa mga Pulang kumander ug manggugubat aron tukuron ang Bagong Hukbong Bayan niadtong Marso 29, 1969.

Gipangulohan niya ang Partido sa sayong yugto sa pagtubo niini. Gisulat niya ang *Organizational Guide and Outline of Reports* (Giya sa Organisasyon ug Gambalay sa mga Taho) niadtong Abril 1971 ug ang *Revolutionary Guide to Land Reform*

Ka Joma ug Ka Julie (ikatulo nga laray luyo ni Chairman Mao ug Premier Zhou Enlai) nga mitambong sa ika-25 nga anibersaryo sa Yanan Forum sa China nga gipamantal sa People's Daily niadtong Mayo 8, 1967





Mga myembro sa Kabataang Makabayan nagpahigayon og lightning rally sa Manila niadtong Disyembre 21, 2022

(Rebolusyonaryong Giya sa Reporma sa Yuta) niadtong Septyembre 1972 nga parehong nagsilbi aron dumalahan ang gimbuhaton sa pagtukod sa mga organisasyong masa, mga organo sa pulitikanhong gahum, mga yunit sa hukbong bayan ug sa Partido, ingonman sa pagpalihok sa mga mag-uuma sa paglunsad og agraryong rebolusyon. Gisulat niya ang Preliminary Report on Northern Luzon (Pasiunang Taho Northern Luzon) kaniadtong Agosto 1970 nga nagsilbing gambalay sa gimbuhaton sa ubang mga komite sa rehiyon.

Samtang gidumalahan ang pagpalambo ug pagbansay sa Bagong Hukbong Bayan gikan sa unang base niini sa Central Luzon ngadto sa kalasangan sa Isabel, Cagayan Valley, gigiyahan usab niya ang mga kabatan-onang aktibista sa paglunsad og mga pangmasang pakigbisog sa Metro Manila batok sa diktaduryang US-Marcos.

Si Ka Joma kanunay anaa sa unahan sa rebolusyonaryong panag-alsa sa kalihukang estudyante ug mamumuo niadtong 1970 ug 1971. Milanog sa Manila ug uban pang syudad ang pangalan ni Amado Guerrero uban sa panawagang mosalmot sa gubat sa katawhan sa kabanikanhan.

Paspas nga milipang ang PKP sa unang pipila ka tuig ilalum sa pagpangulo ni Ka Joma. Gitukod sa Partido

ang iyang kaugalingon sa tibuok nasud ug gipanguloan ang nasudnong pag-asdang sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog. Personal niyang gidumalahan ang pulitikanhon ug militar nga pagbansay sa mga kadre sa Partido ug mga kumander sa BHB sa lasangong rehiyon sa Isabela kung asa sila gi-deploy sa ubang mga rehiyon.

Niadtong 1971, siya ang nangulo sa Komite Sentral ug gipresenta ang Summing-Up Our Experiences After Three Years (1968-1971) o Pagsumada sa Atong Mga Kasinatian Human sa Tulo ka Tuig. Iyang giandam niadtong 1974 ang Partikular nga Kinaiya sa Atong Gubat sa Katawhan nga awtoritatibong naglatid sa estratehiya ug taktika sa paglunsad sa gubat sa katawhan sa Pilipinas. Pagka 1975, iyang gisulat ang Our Urgent Tasks (Ang Atong Hinanaling mga Tahas), nga naglangkub sa report ug programa sa aksyon sa Komite Sentral. Nagsilbi siyang *editor-in-chief* (pangulo sa mantalaan) sa Ang Bayan sa unang mga tuig sa pagmantala niini.

Sa tago nga kalihukan, padayong gigiyahan ni Ka Joma ang Partido ug BHB sa paglambo niini ilalum sa bangis nga balaod militar sa pasistang rehimen sa diktaduryang Marcos. Nagpagawas siya og mga *advisory* (tambag) sa mga tago nga kadre sa Partido ug mga aktibistang masa. Nadasig sa nagsilaob nga gubat sa katawhan sa kabanikanhan, gihagit nila ang



pasistang makinarya ug nagpatuman sa mga paningkamot sa pag-organisa sa mga estudyante ug mamumuo.

Ang unang welga sa mga mamumuo miulbo niadtong 1975 sa wala pa ang paglambo sa kalihukang mamumuo. Gilunsad ang dagkung mga demonstrasyon sa mga estudyante batok sa pagtaas sa mga bayronon sa eskwelahan ug sa pagkadaut sa sistema sa edukasyon sukad 1977 pataas, nga hingpit nga mibungkag sa kalisang sa balaod militar.

Padayong gipangulohan ni Ka Joma ang nasudnong pagpakaylap sa Partido hangtud sa 1977 dihang siya ug ang iyang asawa nga si Julie gidakop sa mga irong-buang sa diktaduryang Marcos samtang nagbyahe gikan sa usa ka sonang gerilya ngadto sa lain. Gipresenta siya sa AFP kang Marcos isip tropeyo. Gipriso siya, gipailalum sa grabeng tortyur, gibalhog sa *solitary confinement* sulod sa kapin lima ka tuig nga naputol lamang dihang nagkuyog na sila ni Julie sa prisohan niadtong 1980-1981, ug sa ulahi *partial solitary confinement* uban sa usa o duha pa ka *political prisoner* gikan sa 1982-1985.

Samtang anaa sa prisohan, napadayon ni Ka Joma ang kontak sa liderato sa Partido ug mga rebolusyonaryong pwera sa gawas pinaagi sa tago nga komunikasyon. Sa pagtinabangay nila ni Ka Julie, asawa ug kauban ni Ka Joma, nakamugna silag importanteng mga sulat ug mga tambag. Niadtong 1983, gimantala ni Ka Julie ang artikulong JMS On the Mode of Production (JMS Mahitungod sa Moda sa Produksyon) nga nagsilbing teoretikal nga pagpatino ug pagpatin-aw sa kinaiya sa semikoloniyal ug semipyudal nga sistema sa katilingban aron isalikway ang kalibog nga dala sa mga pangangkong sa industriyalisasyon sa diktaduryang US-Marcos. Gikontra niini ang mga pangangkong nga gihimo sa mga nagpakaaron-ingnong sosyalista nga nanghingusog nga ang Pilipinas nahimong usa ka nag-uswag nga kapitalistang nasud ubos sa pasistang diktadurya.

Usa ka gamhanang pag-ulbo sa anti-pasistang kalihukang masa human sa pagpatay sa nag-unang kaaway ni Marcos nga si Benigno Aquino niadtong 1983. Gipasiugdahan kini sa kalihukang mamumuo ug estudyante nga nakalunsad og mga demonstrasyon nga gisalmutan sa 50,000 o labaw pa gikan sa ulahing bahin sa dekada 1970 ug sayong bahin sa dekada 1980. Niadtong 1984, gipagula ni Ka Joma ang dokumentong On the Losing Course of



the AFP ubos sa alyas nga Patnubay Liwanag aron sa pagtimbang-timbang sa balanse sa mga pwera ug sa pagsenyas sa o pagtay-og sa Pentagon aron palagputon si Marcos, nga nagresulta sa pagkabahinbahin sa AFP. Niadtong Setyembre 1984, miuyon ang Pentagon sa pormulang Armacost ug nakahukum nga moapil sa Departamento sa Estado sa US ug uban pang ahensya sa US sa pagpahagbong kaniya. Sa sayong bahin sa 1985 gipirmahan ni Reagan ang National Security Directive nga adunay tinong plano aron tangtangon si Marcos.

Gipanghingusog usab ni Ka Joma ang panginahanglang pahuyangon ang reaksyunaryong armadong kusog sa kabanikanhan ug palapdon ang hukbong bayan ngadto sa minimum nga 25,000 ka riple ug usa ka platung gerilya kada munisipyo isip konstruktibong pagsaway sa planong maglunsad og “estrategikong kontra-opensiba.”

Ang anti-pasistang pag-alsa misangko sa pag-alsa sa katawhan nga gisuportahan sa rebelyong militar sa mga elemento sa reaksyunaryong AFP. Ang malahutayon ug lig-ong liderato sa Partido sa anti-pasistang kalihukan ug rebolusyonaryong armadong pakigbisog nakamugna og paborableng kundisyon nga mitultol sa pagpukan sa diktaduryang US-Marcos niadtong 1986. Bisan sa kusganong pagsupak sa US ug sa reaksyunaryong establimento sa depensa, napugos ang rehimeng Aquino nga ablihan ang gikasilagang mga ganghaan sa mga bartolina ni Marcos nga naglingkawas kang Ka Joma. Wala siya mag-usik og panahon sa pagpadayon sa rebolusyonaryong buluhaton. Sa pila ka bulan, naglunsad siya og usa ka mayor nga serye sa lektur aron iduso ang usa ka kritikal nga pagtuki sa hut-ong sa rehimeng Corazon Aquino ug ibutyag kini isip representante sa nagharing dagkung burgesya-kumprador ug agalong yutaan. Ang serye sa mga lektur nga gitibuok sa Philippine Crisis and Revolution misupak sa “political spectrum”

nga pagtuki sa mga populistang naghulagway sa rehimeng Aquino isip burges nga liberal nga rehimen aron hulhugan ang mga rebolusyonaryong pwera sa dalan sa makihut-ong nga kolaborasyon ug kapitulasyon.

Kini nga mga populista ingonman ang uban pang mga mangingilad naglunsad og kampanya aron dauton ang bata kang pagtuki sa mga hut-ong ug sistema sa produksyon sa Pilipinas para hatagag rason ang nagkaguliyang nga konsepto sa estrategikong kontra-opensiba nga naghandum

nga ang gubat sa katawhan mahimong molukso ngadto sa estratehikong kadaugan nga laktawan ang tinuod nga dagan sa kasaysayan. Pipila ka yaweng mga lider sa Partido ug mga rebolusyonaryong pwersa ang nadani sa makadaut-sa kaugalingon nga dalan sa insureksyunismo ug ahat nga regularisasyon ug adbenturismong militar. Nagresulta kini og grabe ug halos makamatay nga kapildihan sa Partido ug BHB, ingonman sa kalihukang masa sa kasyudaran.

Human pugos nga magpadistyero niadtong 1987 tungod sa pagkansela sa rehimeng Aquino sa iyang pasaporte ug mga papeles sa pagbiyahe, si Ka Joma nangayo og pulitikanhong *asylum* sa The Netherlands samtang nag-naglibot sa daghang mga nasud aron maghatag og pakigpulong. Sa kadugayan mipuyo siya sa Utrecht ug nagtrabaho kuyog ang ubang mga kauban sa internasyunal nga upisina sa National Democratic Front. Bisan liboan ka milya ang gilay-on gikan sa Pilipinas, nagpadayon siya sa pagmintina sa hugot nga kontak sa mga lider sa Partido sa nasud ug naghatag ug tambag ug giya aron matabangan sila sa ilang buluhaton.

Nagsilbi si Ka Joma isip usa sa lig-ong tigpasiugda sa Ikaduhang Batugang Kalihukang Pagtul-id nga gilunsad sa Ika-10 nga Plenum sa Komite Sentral sa PKP niadtong 1992. Aktibong gitinguha sa liderato sa Partido ang teoretikal nga pagsabot ug pagtuki ni Ka Joma. Sa pag-andam sa yaweng dokumentong Reaffirm Our Basic Principles and Rectify Errors (Subling Palig-onon ang Atong mga Batakang Prinsipyo ug Tul-iron ang mga Kasaypanan), nagdangup ang pamunuan sa Partido kang Ka Joma ug sa mga dokumento sa pagtukod sa Partido nga iyang gisulat. Sa bug-os nga suporta ni Ka Joma, ang kampanyang pagtul-id sa 1992-1998 naghiusa ug

nagpalig-on sa Partido ngadto sa mas taas nga ang-ang.

Daku usab ang papel ni Ka Joma sa pagsulat sa Stand for Socialism Against Modern Revisionism (Mobarog alang sa Sosyalismo Batok Sa Modernong Rebisyunismo) nga nagdan-ag sa dalan sa sosyalistang rebolusyon atol sa mangitngit nga mga takna sa hingpit nga paghibalik sa kapitalismo sa Unyon Sobyet niadtong 1990 nga gipasigarbo sa monopolyong burgesyang mass media isip kapildihan sa sosyalismo, usa ka pagpanghimakak sa komunismo, ug ang "katapusan sa kasaysayan" ug katapusang kadaugan sa kapitalistang sistema.

Timaan sa hait nga Maoistang pagsaway ni Ka Joma sa modernong rebisyunismo, mipresenta ang sinulat og tin-aw nga makasaysayanong pagsabot sa proseso sa kapitalistang paghibalik sa USSR gikan sa 1956 pataas. Nagsilbi kining yawe sa pagsabot nga buhi sa sosyalismo ug sa pagdasig sa proletaryadong Pilipino sa pagpadayon sa duha ka yugto nga rebolusyon ug sa proletaryong internasyunal nga iasdrag ang sosyalistang kawsa.

Ang pagbase ni Ka Joma sa Utrecht nahimong sentro sa pulitika sa internasyunal nga komunista ug anti-imperyalistang pagsukol ug kalihukan. Iyang gipatuman ang importanteng papel sa selebrasyon sa sentenaryo ni Mao Zedong niadtong 1993 nga nagsilbing lagsik nga kampanya sa ideolohiya aron subling palig-onon ang Marxista-Leninistang mga panglantaw ug isangyaw ang Maoismo isip ikatulong makasaysayanong paglambo sa Marxismo-Leninismo.

Programa sa mga kauban sa Blcol alang kay Ka Joma





Hangtud sa sayong bahin sa 2000, nanguna usab siya sa pagtukod sa International Conference of Marxist-Leninist Parties and Organizations (ICMLPO) nga nagsilbing sentro sa pag-inambitay sa ideolohiya ug praktika sa mga partido komunista ug mga mamumuo nga nagbarog alang sa sosyalismo ug misupak modernong rebisyunismo.

Naghatag siya og bililhong mga panglantaw ug praktikal nga tabang sa daghang partido komunista gikan sa Asya hangtud sa Europa ug sa Amerika.

Sa miaging dekada, gipangulohan niya ang International League of People's Struggles o ang ILPS nga nagsilbing sentro sa koordinasyon sa mga kalihukang anti-imperyalista sa tibuok kalibutan. Gisulat niya ang papel nga "On imperialist globalization" o "Mahitungod sa imperyalistang globalisasyon" niadtong 1997 nga nagklaro nga ang proletaryado magpabilin sa panahon sa imperyalismo ug sosyalistang rebolusyon.

Tungod sa iyang tahas sa paggiya sa pag-asdang sa internasyunal nga anti-imperyalistang pakigbisog, si Ka Joma gitarget sa imperyalismong US. Nalakip siya sa listahan sa US sa mga "foreign terrorists," kauban ang PKP ug BHB. Sa 68 nga pangedaron, gidakop siya niadtong 2007 sa Dutch *police* ug gipriso sulod sa kapin 15 ka adlaw.

Sukad niadtong 1992, uban sa NDFP Negotiating Panel, maayo usab nga girepresentahan ni Ka Joma ang interes sa katawhang Pilipino ug rebolusyonaryong kalihukan sa negosasyong kalinaw uban sa nagsunudsunud nga mga representante sa Gubyerno sa Republika sa Pilipinas (GRP). Gitudlo siya isip Chief Political Consultant sa NDFP Negotiating Panel ug hanas nga nagiyahan ang pakignegosasyon sa GRP sa miaging 25 ka tuig.

Sa milabayng pipila ka tuig, padayong naghatag og bililhong pagsabot si Ka Joma sa lokal nga krisis ug sa sitwasyon sa mga rebolusyonaryong pwersa. Nagpadayon siya sa paghatag og tambag sa Partido ug sa mga rebolusyonaryong pwersa sa Pilipinas sa pagsulbad sa mga problema sa pag-asdang sa rebolusyon ngadto sa bag-o ug mas taas nga yugto.

Gilatag niya ang kritikal nga pagtuki sa obhetibong kahimtang sa kalibutan. Iyang giduso ang Marxista-



Leninistang pagsaway sa kapitalistang krisis sa sobrang produksyon nga anaa sa sukaranan sa internasyunal nga krisis sa pinansya ug sa malungtarong depresyon nga miguba sa pangkalibutang sistemang kapitalista. Iyang gipamatud-an pag-usab nga kita anaa pa sa makasaysayanong yugto sa imperyalismo, ang katapusang krisis nga yugto sa kapitalismo.

Si Ka Joma ang tigdala sa sulo sa internasyunal nga kalihukang komunista. Sa mangitngit nga yugto sa kapitalistang paghibalik, iyang gipadayon ang pagdilaab sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ug gidasig ang proletaryado nga pahimuslan ang kalibutanong krisis sa kapitalismo, paglahutay sa dalan sa sosyalismo ug komunismo ug dad-on ang internasyunal nga komunistang rebolusyon ngadto sa usa ka bag-ong kapitulo sa kausaban ug kalambuan.

Mga Resolusyon:

Ang Ikaduhang Kongreso sa Partido Komunista ng Pilipinas nakahukum nga hatagag labing taas nga pasidungog si Kaubang Jose Ma. Sison, bantugang komunistang tighunahuna, lider, magtutudlo ug giya sa proletaryadong Pilipino ug tigdala sa sulo sa internasyunal nga kalihukang komunista.

1. Isip pag-ila sa dakung kontribusyon ni Ka Joma sa rebolusyon sa Pilipinas ug sa internasyunal nga kalihukan sa mga mamumuo, ang Ikaduha nga Kongreso dugang nga nakahukum: 1. nga imatuto ang Komite Sentral nga padayong kaplagon ang mga ideya ug tambag ni Ka Joma sa nagkalain-laing aspeto sa gimbuhaton sa Partido sa natad sa ideolohiya, pulitika ug organisasyon.

2. sa pag-endorso sa lima ka bolyum sa mga sinulat ni Jose Ma. Sison isip batakang reperensiya ug materyal sa pagtuon sa PKP ug awhagon ang tibuok myembro sa Partido ug rebolusyonaryong pwersa nga basahon ug tun-an ang mga sinulat ni Ka Joma.

Segurado ang Ikaduhang Kongreso sa Partido Komunista ng Pilipinas nga sa bahandi sa Marxista-Leninistang-Maoistang buluhaton nga nahimo ni Ka Joma sa miaging lima ka dekada sa rebolusyonaryong praktika, ang Partido nasangkapan pag-ayo sa pagpangulo sa nasudnon demokratikong rebolusyon ngadto sa mas taas nga ang-ang ug hingpit nga kadaugan sa umalabot nga mga tuig.



# MABUHI ANG HANDUMANAN NI KA JOMA! PAKUSGON ANG PARTIDO UG IASDANG ANG REBOLUSYON!

Editoryal  
Disyembre 21, 2022

**T**alagsaong parangal ang gihatag sa tibuok Partido ug rebolusyonaryong kalihukan kang Kaubang Jose Maria Sison (Amado Guerrero), *founding chairman* sa Partido Komunista ng Pilipinas, ug pinakabantugang Pilipino ug lider rebolusyonaryo sa miaging siglo. Sa taas nga panahon, si Ka Joma ang nagsilbing giya ug iwag, lig-on nga kota ug haligi sa Partido ug rebolusyong Pilipino.

Si Ka Joma hanas sa Marxismo-Leninismo-Maoismo, ang ideolohiya sa proletaryado. Gipasiugdahan niya ang subling pagtukod sa Partido ug subling pagpakusog sa rebolusyong Pilipino. Gituki niya ang batakang kinaiya sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema sa Pilipinas, gibutyag ang tulo ka halimaw nga mao ang imperyalismo, pyudalismo ug burukratakapisismo nga nag-unang nangulipon sa lapad nga masang Pilipino, ug gitudlo ang dalan sa nasudnon-demokratikong rebolusyon isip dalan padulong sa paglingkaw sa katawhan gikan sa kalisud ug pagpangdaugdaug. Tanang-bahin nga gipakusog ni Ka Joma ang Partido. Gitudluan ug gibansay niya ang liboan ka kadre sa Komite Sentral, mga sentral nga organo ug mga pangrehiyong komite sa Partido, nga nangulo sa pagpalapad ug pagpakusog sa Partido

sa tibuok nasud. Gipangunahan niya ang pagpundar sa Bagong Hukbong Bayan niadtong 1969 ug gibansay ug gigiyahan ang unang han-ay sa mga Pulang kumander ug manggugubat niini. Gipangulohan niya niadtong 1973 ang pagtukod sa National Democratic Front (NDF). Sa iyang liderato, daw kalayo sa kabalilin-an nga mikaylap ang gubat sa katawhan sa tibuok nasud. Dihang nadakpan sa kaaway, siyam ka tuig siyang gitortyur sa bartolina sa mga pasistang ahente, apan nagpatigbabaw ang iyang rebolusyonaryong diwa. Nakagawas siya dihang napalagpot ang diktadurya ni Marcos nga gihampak sa gamhanang balud sa pakigbisog sa katawhan ug armadong pakigbisog. Napwersang madistyero si Ka Joma niadtong 1987 human gikansela ang iyang pasaporte aron hikawan siyang makauli sa nasud. Kapin 35 ka tuig siyang nanimuyong simple sa The Netherlands sa usa ka gamayng apartment kauban ang iyang pamilya, ug sa dalangpan sa mga migranteng mamumuong Pilipino. Bisan layo, suud pa gihapon siya sa rebolusyong Pilipino ug nagahatag og hait nga pagtuki ug tukma sa panahon nga mga tambag. Nahimong bentahe sa rebolusyonaryong kalihukan ang iyang pagkadistyero nga naghatag og higayon ug panahon nga labaw pang palambuon ang teorya sa rebolusyong Pilipino subay sa naabot niining praktika. Dihang salaag ang dalan sa



Partido, si Ka Joma ang iwag nga nagsilbing giya para sa Ikaduhang Bantugang Kalihukang Pagtul-id. Nagsilbi siyang nag-unang tigtambag sa NDF sa pakighisgot kalinaw sa Gubyerno sa Republika sa Pilipinas (GRP) ug maayo nga gigiyahan ang pagtibuok sa makasaysayanong mga kasabutan sigon sa tinguhang kab-uton ang makatarunganon ug malungtarong kalinaw. Maong wala siya giundangan sa mga militaristang gaway sa imperyalismong US, nga kontra sa laraw nga sulbaron sa panaghisgot ang mga katilingbanon ug ekonomikanhong ugat sa gyera sibil.

Gipaaresto siya niadtong 2007 sa gama-gamang kaso nga gibasura ra tungod sa kawalay basihan niini. Gitatakan siyang “terorista” sa US ug sa mga papet niini, usa ka akusasyon nga gibasura sa korte sa Europe niadtong 2009. Subli-subli siyang giakusahang utok sa pagbomba sa Plaza Miranda (1971) bisan og gibasura na kini sa usa ka korte sa Maynila niadtong 1994 tungod sa kawalay ebidensya.

Walay makapangulipas nga sa kasaysayan sa Pilipinas, walay makalabaw sa nahimo ni Ka Joma sa pagpukaw sa katawhang Pilipino aron mobarog ug mosukol. Minilyong mamumuo, mag-uuma, mga petiburges nga intelektwal ug mga ordinaryong empleyado ug propesyunal sa tibuok nasud ang mibarog, nagkahiusa ug milihok ilalum sa bandilang pula ug sulo sa rebolusyon. Tanang aktibistang nasudnon-demokratiko, Pulang manggugubat ug kadre sa Partido nahigmata ug nakabig sa “Katilingban ug Rebolusyong Pilipino” (KRP), ang pinakakomprehensibong pagtuki sa kasaysayan ug kahimtang sa nasud.

Tungod sa iyang pagpangulo, dili mahanaw nga tampo, ug paghalad sa tibuok kinabuhi alang sa pag-asdang sa rebolusyong Pilipino para sa tinuod nga nasudnonng kagawasan ug demokrasya, si Kaubang Jose Maria Sison usa ka bantugang bayani sa katawhang Pilipino. Tinuod nga siya ang pinakahalangdon sa tanan.


Sa iyang pagpanaw, kabilin ni Ka Joma sa Partido ang usa ka bulawanong kaban sa bahandianong teorya sa rebolusyong Pilipino. Ato kining gamiton ug labaw pang palambuon sa praktika karon ug sa umalabot nga pag-abante sa demokratikong rebolusyon sa katawhan hangtud sa sosyalistang



rebolusyon. Ang dili mawala nga lamdag niini ang magsilbing iwag nato sa pag-asdang sa sagbutong dalan. Ipabiling Pula ang iyang bantugang handumanan ug kabilin. Lig-on nga ipadayon ang rebolusyon nga iyang gisugdan kauban ang atong mga bantugang martir ug bayani.

Magpakahanas kita sa mga teorya ug pagtulun-an nga gibyaan ni Ka Joma. Atong ilunsad ang kalihukan aron balik-tun-an ang iyang mga sinulat, gikan sa KRP hangtud sa “Lima ka Bolyum” nga koleksyon sa iyang mga artikulo. Pahugton ang paghupot sa Marxismo-Leninismo-Maoismo nga maoy makihut-ong nga baruganan, panglantaw ug pamaagi sa pagtuki ug hunahuna ni Ka Joma. Ang atong hugot nga pagsabut sa iyang mga ideya ug giya ang usa sa yawe sa labaw pang pag-asdang sa rebolusyong Pilipino sa umalabot nga panahon. Bantugan ang Partido Komunista ng Pilipinas. Dihang subli kining gitukod ni Ka Joma, matngon siya sa tahas sa Partido isip destakamento sa hut-ong proletaryado nga mangulo sa yugto sa bag-ong demokratikong rebolusyon, ug sa tibuok pangkasaysayang panahon sa sosyalistang rebolusyon ngadto sa komunistang katilingban. Abton niini ang panahon nga labaw pa sa kinabuhi sa usa ka tawo o pipila ka henerasyon. Nahimong buynas ang Partido nga milungtad ang kinabuhi ni Ka Joma ug kapin unum na ka dekada nga nangulo ug naggiya sa praktikal nga kalihukan. Sa Ikaduhang Kongreso niadtong 2016, naghatag-pasidungog ug gipasalamatan sa Partido si Ka Joma. Sa panahong buhi si Ka Joma, makapila ka manununod na sa mga kadreng iyang gibansay ang miako sa pagpangulo sa Partido. Segurado nga pipila pa ka henerasyon sa mga kadre sa Partido—lagmit ang uban wala pa natawo—ang magbasa ug magtuon sa mga sinulat ni Ka Joma, kauban ang ilang Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, ug mosagup ug mangulo sa batungang laraw sa proletaryado.

Gideklara sa atong Komite Sentral ang napulo ka adlaw sa pagbangutan nga mahuman sa ika-54 nga anibersaryo sa Partido. Atong ihalad ang nahabiling mga adlaw aron saludahan ug pasidunggan ang panumduman ni Ka Joma. Gamiton nato kining okasyon aron hiniusang mobarog, ug subling palig-onon ang determinasyon nga moasdang ug ipabiling taas nga nagkayablakayab ang Pulang bandera sa Partido ug rebolusyong Pilipino.



“ Karong adlaw atong gideklara si Ka Joma isip pinakabantugang bayani sa katawhang Pilipino sa milabayng siglo sa pagsukol batok sa imperyalismo. Ang iyang dakunga kontribusyon sa paghulma sa patriyotiko ug rebolusyonaryong kahimatngon sa katawhang Pilipino ug pag-abli sa dalan padulong sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan, dili gayud mapanas. ”

*Labing taas nga pasidungog sa atong minahal nga si Ka Joma  
Komite Sentral, Disyembre 17, 2022*